

judi se žuri

Milovan Miković, »Ispitivanje izdaje«, Osvit, Subotica 1989.

vojislav sekelj

Već sam naslov zbirke »Ispitivanje izdaje« određuje osnovnu temu Mikovićevog pjevanja, i u teškoj korelaciji je sa sadržajem knjige. Naime, ovdje nije primjenjen postupak, kod modernista tako omiljen, postupak iznenadenja ili šoka, gde se veza između naslova teme i opjevanog predmeta, mukotrpno ili nikako ne nalazi. Miković gradi pjesmu na unutrašnjem redu, redu koji je bliži diskurzivnom, odnosno metonimijskom, nego, metaforičnom utemeljenju stiha. Ali, time što nam je pjesnik ponudio temu, i što smo zahvaćeni maticom teksta, problem nije riješen, naprotiv, on se usložnjava i obrće u smislu: daje se rješenje, trebamo otkriti problem, ako ne otkriti, a ono ga bar u tragovima naslutiti.

Dalje usložnjevanje problematike jeste u pitanju, ako odnos nije proizvoljan i ne isključuje slučaj, da li je taj odnos, eo ipso, istinit, neovisno o otkrivenom smislu i značenju artificijelnog djela ili čina. Sam modus ili modalitet odnosa je sukob znanja i vjere u polju doživljajnog gdje pitanje istinitosti ne nosi relevantnu težinu, što ne znači da nemamo i dalje potrebu za istinom. Mi, kao relacija Ja—Ti, se u odnosu kreće u ravni ontologije, i rečeni odnos nas svodi ali ne i reducira na to što jesmo i podarujemo saznanje da smo biće koje osjeća, mašta, misli, djela i stvara! Pri tom bitno jezički zadati. Umiriti odnos kategorijom istinitosti znači suziti sebe na logičku mašinu koja razlikuje, diferencira i slaže, na osnovu istinitosti i lažnosti, a ne recimo, valjanosti, na taj način reducirajući sebe na stvar koja između dva pola uspješno ili neuspješno funkcioniра, bez osjećanja i maštice. Mi razmišljamo i uspostavljamo neko prostorno — vremensko jedinstvo, diskurs o svijetu i u svijetu je nadasve logičan, gdje istinitost ne mora biti a često i nije pravi odnos čovjeka i svijeta.

Ove refleksije o Mikovićevom pjevanju su pokušaj uvida i laboriranja onog reda opevanih stvari i pojava u knjizi »Ispitivanje izdaje« čije se težište nalazi u pitanju što smo smisleno mi svijetu a što svijet nama? Za Mikovića, i ne samo za njega, svijet se izdaje čovjeku kroz izdaju! Filozofi bi rekli kroz privid i skončava u pojmu, a pjesnicima se svijet izdaje kroz jezik, gde je stvarnost razapeta, i to cjelokupna stvarnost, između radanja i umiranja, u osnovi nedokućiva, u kojoj se život javlja kao jezička artikulacija stvarnosti ali ne i stvarnosti. Stvarnost nam se izdaje kroz istinu da smo tu, ovdje, gdje se ono Ja već u početku jezički zalažava sa Ti, dajući kroz presek, jedinstvo različitog, bogateći življene u konkretnom, a samu pjesmu, ako ne doživljavam kao kuću našeg bića, ono je bar taku suprostavljam. Izdaja, kod Mikovića je metafora, trop, za naš odnos u svjetu djelanja u kojem možemo biće naci ali ga ne i bez ostatka spoznati, time se izdaje izjednačava sa našim putem približavanja spoznaji Boga, bolje zasnivanje Boga u pjesmi odnosno u svijetu. Miković pjeva:

»U devedeset devetog inkarnaciji
rođio se na Veliki petak.«

Broj devedeset i devet može biti simbol, sigurnosti, cjelevitosti, zrelosti, ponavljanja vjećnog, ali u knjizi ima funkcionalnu notu, i u ve-

zi je sa brojem pjesama zbirke, kojih ima trideset i tri označuju godine života Isusa. Tri je savršeni broj i predstavlja jedinstvo oca, sina i duha, pomnožen sa 33 daje 99 inkarnaciju Jude. A 33 podeljen sa 3 daje jedanaes, okultni broj, broj krštenja i pobune, u XX stoljeću rabljen u XI Marxovoj Tezi o Feuerbachu, broj ne-sigurnosti i promena, no stalno je u vezi sa brojem 3. Prvim stihom konotiran je život Isusov (33) putem broja, i pomoći broja doveden u vezu sa Bogom (3) Judom (99) i Čovjekom (u 11 Marxovoj tezi o Feuerbachu). Drugi stih dekodira, putem riječi, smrt Isusovu, koju komemoriramo na Veliki petak. Ako u analiziranju igri brojeva nema životne istine, niko ne može poručiti da nema logike, i citirani stihovi, dovode nas, bolje, bacaju u živ vrtlog borbe radanja i



umiranja, do tjelesnog preklapanja života i smrti. I ako smrt u stihu nije rečena, pjesnik pjeva o rođenju, ona je prisutna, baš kao što je slučaj u životu, implicira da u tajnu smrti ni empirijski ni refleksivno ne možemo penetrirati, ali je tim bolje možemo osmislit, živeći svakog trenutka njene fragmente pri čemu otupljujemo njenu oštricu. Cijela zbirka je i grade-

na na tenziji radanja, datog bodlerovskim prokletstvom:

»u samrtnom ropcu
zapjenjenih usta
majka ga prokle.«

i smrti, ali smrti one riječi u kojoj i iz koje, nam Nasmejani Juda pobedosno maše. Znači da smrti kao opuštanja i utemeljenja slobode koja ne obavezuje, ne izdaje, ali ni ne obećava. Izdaja na tom tonu ne samo da je bila moguća, nego ona se i dogodila, kao način da se dode do kraja i ukazuje se u Mikovićevu vizuri, na liniji upitljanja čovjekovog posvemašnjeg urastanja u tehniku. Miković stapanjem mitoman-skog i tehnološkog senči naše prebivanje u svakodnevnicima, koja je sondirana megapolisom i nekropolisom. Raspoznamo topomone građa kojega je Juda posetio aprila i maja 1985., zvuči dokumentarno, a iz ugla gore rečenog upitajmo: da li i istinito, složićemo se da ne, ali ako nije istinito, to još ne znači da nije smisleno, živototvorno, važeće i valjano. Da li je takvo protuslovje realno moguće, decdirajmo: ono je jedino realno moguće, ne proturječnost, koja je uvijek i samo proizvod mozga i logike, nego realnost sama koja je ipak većim dijelom proizvod maštice i osjećanja, nego što to u danom stepenu ljudskog razvoja mislimo. Jer, između nas i svijeta postoji i jeste zid izdaje i polje jezik, ako ga ne predemo, onda smo prevareni, ako ga predemo onda smo prevaru izdali, izdati prevaru, znači doživjeti sebe u jednom novom rasporedu riječi, sa jednim bitnim drugačajnim nabojem, kao što je Juda doživio sebe u pjesmi *Juda ima vaginu*. Težište u pjesmi nije na spolnosti, nego u arhetipnom odnosu svakog djeteta — čovjeka prema svijetu — sebe. Kada upravo na sebi otkrivamo razliku koja nas omogućuje da smo to što jesmo i to minus postupkom, i na temelju te razlike čeznemo za jedinstvom Ja—Ti odnosa. Jer kroz tu razliku ja sam uvijek i u svakom trenutku nešto drugo, Ja se zapravo kontinuirano izdajem za ono što nisam, no te izdaje nisam svjestan jer bi se Ja kao sistem raspalo. Putem izdaje i na putu izdaje doživljavam svoju razliku, otkrivam biti sadržan u Ja—Ti odnosu, za koju može da važi, parafraziraču Bubera, a ovom prilikom sa valjanim razlogom; izdaja i vjernost su vereni jedno za drugo jedino kada ostvarujemo izdaju susrećemo vjernost.

Miković u svojoj poeziji ide od jednog već ostvarenog, zadatog i dobro osmišljenog svijeta, ka konkretnom čovjeku, čovjeku koji sve manje ispituje sebe i samim tim sve manje sebe autentično doživljava kao bogatstvo bića svijega. Sve manje sebe izdaje i upoznaje, znači, Miković projicira čovjeka oboljelog od civilizacije koji se jedino tehnički potvrđuje u funkcionalisanju svega što funkcioniše, time se on ne ostvaruje u odnosu, to je čovjek koji se ne plasi da izda, nego strahuje da bude izdat, ali od koga izdat, ne od čovjeka, ne od Boga, već izdat od Maštine, na putu, u zraku, u vodi i kretetu. Samo mašina da ne izda, je sveopći moto modernih Juda i on pjeva:

»ne vidi i ne čuje ševe
u njegovim ušima zuje kompjuteri
Judi se žuri, žuri i samo žuri.«

Ponudio nam je Miković valjanu knjigu pjesama, ponudio za razgovor sa nama samima, etabrirao je modernog čovjeka, jasno u pjesmi, koji je posle industrijskih, naučnih, tehničkih, društvenih i svih inih revolucija u suštini uspešno izdao čovjeka, izdao do kraja i bez ostatka. Ovo ispitivanje izdaje je pjesnički pokušaj povratka čovjeku, čovjeku koji će doživjeti sebe, a taj put povratka kao doživljaj čovjeka sa čovjekom, moguć je ili sa bogom ili sa pjesmom, trećeg nema.

časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja, novi sad, katolička porta 5, telefon (021) 28-765

uredjuju: ljubiša despotović, silvija dražić, zoran derić, petru krdu, alpar lošonc, miroljub radojković i saša radonjić ☆ glavni i odgovorni urednik franja petrinović ☆ tehnički i likovni urednik cvetan dimovski ☆ sekretar redakcije ljiljana jokić ☆ lektor sanja Štefan ☆ članovi izdavačkog saveta: bosiljka bojanić (predsednik), tanja durić, biljana cvetković, rada čupić, dušan radak, dušan mihailović, dušan patić, danica grubač, simon grabovac (delegati šire društvene zajednice) radmila gikić, radmila cvijanović lotina, vladimir kopić, franja petrinović i ćedomir keco (delegati izdavača) ☆ izdaje nišro »dnevnik«, novi sad, bulevar 23. oktobra 31 ☆ direktor nišro »dnevnik« dušan tomić ☆ osnivač pokrajinska konferencija saveza socijalističke omladine vojvodine ☆ časopis finansira s iz kulture vojvodine ☆ rukopise slati na adresu: redakcija »polja«, novi sad, poštanski fah 220, žiro račun 65700—603—6324 nišro »dnevnik« oour »redakcija dnevnika«, sa naznakom za »polja« (godišnja pretplata 50000 dinara, za inostranstvo dvostruko) ☆ na osnovu mišljenja pokrajinskog sekretarijata za nauku i kulturu broj 413—152/73 časopis je oslobođen poreza na promet proizvoda i usluga ☆ tiraž 2.000 primeraka.

polja